

**UJEDINJENE  
NACIJE**



Međunarodni sud za krivično  
gonjenje osoba odgovornih za teška  
kršenja međunarodnog  
humanitarnog prava počinjena na  
teritoriji bivše Jugoslavije  
od 1991. godine

Predmet br.: IT-05-88/2-T  
Datum: 7. septembar 2011.  
Original: engleski

**PRED PRETRESNIM VIJEĆEM II**

**U sastavu:** sudija Christoph Flügge, predsjedavajući  
sudija Antoine Kesia-Mbe Mindua  
sudija Prisca Matimba Nyambe

**Sekretar:** g. John Hocking

**Odluka od:** 7. septembra 2011. godine

**TUŽILAC**

**protiv**

**ZDRAVKA TOLIMIRA**

**JAVNO**

---

**ODLUKA PO ZAHTJEVU TUŽILAŠTVA DA SE PISMENA IZJAVA BEHARE  
KRDŽIĆ PRIHVATI NA OSNOVU PRAVILA 92bis**

---

**Tužilaštvo**

g. Peter McCloskey

**Optuženi**

Zdravko Tolimir

**OVO PRETRESNO VIJEĆE** Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud);

**RJEŠAVAJUĆI PO** "Zahtjevu tužilaštva da se pismena izjava Behare Krdžić prihvati na osnovu pravila 92*bis*.", podnesenom 22. jula 2011. godine (dalje u tekstu: Zahtjev), kojim tužilaštvo traži da Vijeće uvrsti u spis pismenu izjavu Behare Krdžić na osnovu pravila 92*bis* Pravilnika o postupku i dokazima (dalje u tekstu: Pravilnik);<sup>1</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da je Vijeće ranije odbilo zahtjev tužilaštva za uvrštavanje u spis pismene izjave Behare Krdžić bez prejudiciranja zbog očitog propusta u dokazima koji su prethodno dostavljeni Vijeću;<sup>2</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da tužilaštvo tvrdi da je Zahtjev podnesen "kako bi se ispravila čisto administrativna greška zbog koje je Pretresno vijeće dobilo nepotpunu verziju svjedokinjine izjave"<sup>3</sup> i da: (1) u predloženoj izjavi ne pominje se optuženi i, prema tome, izjava ne govori o djelima i ponašanju optuženog;<sup>4</sup> (2) predložena izjava potkrijepljena je drugim dokazima koji su trenutno pred Vijećem;<sup>5</sup> (3) predložena izjava ispunjava nekoliko kriterijuma koji pretežu u korist uvrštavanja izjave u spis, uključujući to da je kumulativne prirode, da se odnosi na relevantne istorijske činjenice i da govori o posljedicama zločina po žrtve;<sup>6</sup> (4) faktori koji govore protiv uvrštavanja u spis predložene izjave nisu primjenjivi jer ne postoji primarni interes javnosti za usmeno svjedočenje Behare Krdžić, nema razloga da se izjava smatra nepouzdanom i nema razloga za pretpostavku da bi šteta koju može izazvati nadmašila njezinu dokaznu

---

<sup>1</sup> Zahtjev, par. 1.

<sup>2</sup> Odluka po Zahtjevu tužilaštva za uvrštavanje u spis pismenih dokaza na osnovu pravila 92*bis* i 94*bis*, 7. juli 2010. (dalje u tekstu: Odluka po Zahtjevu tužilaštva na osnovu pravila 92*bis*), par. 86. U dokazima prethodno dostavljenim Vijeću je i "Zapisnik s razgovora sa svjedokom" obavljenim pred istražnim sudijom Kantonalnog suda u Tuzli, u kojem se pominje izjava od pet stranica data tužilaštvu, uprkos činjenici da izjava priložena "Zapisniku s razgovora sa svjedokom" ima samo dvije i po stranice. *Ibid*.

<sup>3</sup> Zahtjev, par. 1.

<sup>4</sup> Zahtjev, par. 13.

<sup>5</sup> Zahtjev, par. 16; v. i Dodatak B Zahtjevu (gdje se, između ostalog, upućuje na iskaze svjedoka iz Nizozemskog bataljona koji su takođe bili u Potočarima, uključujući Roberta Frankena, Pietera Boeringa i druge; svjedoke bosanske Muslimane i rodbinu žrtava, uključujući svjedoke PW-011 i PW-012; činjenice o kojima je već presuđeno, uključujući činjenice br. 433-439, 441-444, 446-451; i dokumentarne dokaze kao što su dokazni predmet P00213, dokazni predmet P01940 i dokazni predmet P01369).

<sup>6</sup> Zahtjev, par. 17.

vrijednost;<sup>7</sup> (5) predložena izjava ranije je prihvaćena u predmetu *Popović* na osnovu pravila 92bis i usmeno iznesena pred Kantonalnim sudom u Tuzli tokom krivičnog postupka protiv Radislava Krstića koji se odnosio na događaje materijalno slične onima navedenim u ovom predmetu i koji su se odvijali u istom periodu;<sup>8</sup> i (6) nikakve okolnosti ne čine unakrsno ispitivanje apsolutno neophodnim kako bi se zaštitila prava optuženog, naročito ako se te okolnosti razmatraju u svjetlu traumatičnog iskustva Behare Krdžić;<sup>9</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da optuženi tvrdi da predloženu izjavu ne bi trebalo uvrstiti u spis na osnovu pravila 92bis bez obzira na činjenicu da se u njoj nigdje ne govori o njegovim djelima i ponašanju budući da bi Behara Krdžić mogla dati informacije o tome kako su se i zašto civili okupili u Srebrenici, Potočarima i srebreničkoj enklavi i potom otišli iz tih mjesta;<sup>10</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** dodatnu tvrdnju optuženog da predložena izjava ne prikazuje jasno kontekst u kojem je Behara Krdžić dala predloženu izjavu tužilaštvu;<sup>11</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da uslovi pravila 89 i 92bis navedeni i raspravljani u Odluci po Prvom zahtjevu tužilaštva na osnovu pravila 92bis;<sup>12</sup>

**IMAJUĆI U VIDU** da, na osnovu pravila 92bis, vijeće može prihvatiti izjavu svjedoka umjesto usmenog svjedočenja kada se njom dokazuje nešto drugo a ne djela i ponašanje optuženog, te da se takva izjava može uvrstiti u spis bez unakrsnog ispitivanja;

**PODSJEĆAJUĆI** da je u Odluci po Prvom zahtjevu tužilaštva na osnovu pravila 92bis, Vijeće već zaključilo da je predložena izjava (1) *prima facie* relevantna i da ima dokaznu vrijednost u smislu pravila 89(C), (2) da se ne odnosi na dokazivanje djela ili ponašanja optuženog ili neposrednih učesnika navedenih udruženih zločinačkih poduhvata, (3) da je

---

<sup>7</sup> Zahtjev, par. 18.

<sup>8</sup> Zahtjev, par. 19.

<sup>9</sup> Zahtjev, par. 20.

<sup>10</sup> Odgovor na Zahtjev tužilaštva da se izjava Behare Krdžić prihvati na osnovu pravila 92bis Pravilnika (dalje u tekstu: Odgovor), 24. avgust 2011., par. 2-3.

<sup>11</sup> Odgovor, par. 4.

<sup>12</sup> Odluka po Prvom zahtjevu tužilaštva na osnovu pravila 92bis, par. 26-35.

primjereno okarakterizirana kao dokaz o bazi zločina, i (4) da je dovoljno kumulativna u smislu pravila 92bis;<sup>13</sup>

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da je Vijeće pregledalo predloženu izjavu, koja ispunjava uslove iz pravila 92bis(B) i da se u samoj izjavi jasno navodi kontekst u kojem je izjava data tužilaštvu;

**UZIMAJUĆI U OBZIR** da je predložena izjava kumulativna budući da su i drugi svjedoci dali iskaze o okupljanju civila u Srebrenici i Potočarima i da je optuženi imao priliku da te svjedoke unakrsno ispita;<sup>14</sup>

Osim toga, **UZIMAJUĆI U OBZIR** da će Vijeće uzeti u obzir činjenicu da optuženi nije imao priliku da unakrsno ispita Beharu Krdžić kada bude ocjenjivalo dokaznu vrijednost koju će na kraju pripisati predloženim dokazima;

**NA OSNOVU** pravila 89 i 92bis;

**OVIM ODOBRAVA** Zahtjev i **NALAŽE** da se predložena izjava uvrsti u spis bez obaveze da Behara Krdžić dođe na unakrsno ispitivanje.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna engleska verzija.

/potpis na originalu/

sudija Christoph Flügge,

predsjedavajući

Dana 7. septembra 2011. godine  
U Haagu,  
Nizozemska

**[pečat Međunarodnog suda]**

<sup>13</sup> Odluka po Prvom zahtjevu tužilaštva na osnovu pravila 92bis, par. 76.

<sup>14</sup> V. npr. svjedok PW-017, T. 678-722 (18. mart 2010.); svjedok PW-023, T. 752-779 (22. mart 2010.); Paul Groenewegen, T. 1174-1222 (15. april 2010.); Robert Franken, T. 3378-3567 (30. juni – 6. juli 2010.); Pieter Boering, T. 8982-9095 (15.-16. decembar 2010.); Mirsada Malagić, T. 10041-10057 (16. februar 2011.).